

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

A.D.Dušićević

Svedovenski jezik Turaj's  
Knjižnički u kontekstu  
slovenske iuključivosti, 71-90

Preveo

Vlastan TOSOVIC

# ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

XLV

Уређивачки одбор:

др Татјана Батишић, др Дарinka Горшан-Премац, др Ирина Грицкаш, др Милка Ивић, др Павле Ивић, др Радослав Кайчић, Блајзе Конески, др Тине Лојар,  
др Александар Младеновић, др Асим Пеџо, др Михајл Пешићан, др Живојин  
Стојановић, др Drađo Ђутић

Главни уредник:  
МИЛКА ИВИЋ

ALEKSANDAR D. DULIČENKO  
(Tartu)

SVESLOVENSKI JEZIK JURAJA KRIŽANIĆA  
U KONTEKSTU SLOVENSKE INTERLINGVISTIKE\*

„Njegov ideal bilo je stvaranje opšteslovenskog narječja dostupnog svim slovenskim narodima, poduhvat izuzetno velik u istoriji lingvistike“.

A. Brikner, 1887.

Lingvistički fenomen poznat pod nazivom „Križanićev jezik“ evo već skoro dva stoljeća privlači na sebe nepromjenljivu i stalnu pažnju lingvista. Izrečeno je mnoštvo mišljenja, od skeptičnih pa do onih koja potpuno opravdavaju kako sam jezik Križanića tako i njegovu lingvističku aktivnost. Protiv ječnost ocjena ukazuje na složenost i u isto vrijeme važnost i vrijednost građe s kojom nauka ima posla. Diskusije oko suštine Križanićeva jezika, koje ni danas ne prestaju, potvrđuju aktuelnost ovih ili onih aspekata lingvističkog kreda velikog hrvatskog mislioca.

Od XIX vijeka, kada su Križanićeva djela postala dostupna širokoj naučnoj javnosti, vode se sporovi o tome šta je, u suštini, Križanićev jezik. Izdavač Križanićevog lingvističkog traktata *Граматично изказаније об руском језику* O. M. Bodanski, priznajući vještački karakter Križanićevog jezičkog sistema, koji se leksički bazira na „књижком руском језику“, a gramatički na hrvatsko-sprskom i vjerujući u „природну немогућност да jedno лице stvori jezik za svoj narod“, na kraju je istakao Križanićeve zasluge u nečem drugom — u pokušaju korišćenja poredbenih elemenata pojedinih jezičkih jedinica njemu savremenih slovenskih jezika; posljednje je poslužilo O. M. Bodanskom kao osnova da Križaniću dadne epitet „oca poredbene slovenske filologije“ (4, 10). Na analogan način iznio je mišljenje 1888. godine i I. Pervolf: „Križanić nije napisao gramatiku jezika ili narječja što postoji i

\* Preveo Branko Tošović.

Što se upotrebljava, već gramatiku nekog idealnog opštесlovenskog ili ruskog jezika koji mogu razumjeti svi Sloveni"; i dalje: „Križanićeva gramatika predstavlja u izvjesnoj mjeri vrstu poredbene slovenske gramatike, koliko se tako nešto može reći za filološki rad iz XVIII vijeka; naučnom poredbenom gramatikom taj se rad ..., naravno, ne može nazvati“ (8, 331). Vještački karakter Križanićevog sveslovenskog jezika priznavali su Đ. Daničić i V. Jagić („mješoviti crkvenoslovensko-rusko-hrvatski jezik“), odbacujući, međutim, smisao da je Križanić bio osnivač podredbene nauke o jeziku (12, 197–198; 17, 204; 11, 33; v. takođe; 18). A. Markević je smatrao vještački karakter Križanićeva jezika „nekakvim hemijskim spojem, mješavinom idioma različitih slovenskih narječja“, a *Граматично изказаније* nazivao „prvim primjerom naše kritičke gramatike“ (7, 166–167). P. Kulakovski je ukazivao na to da „istorija pokušaja stvaranja vještačkog opštelnjiževnog jezika za Slovene počinje od vremena Juraja Križanića“ i isticao da se Križanićev zadatak svodio na stvaranje sveslovenskog jezika „na osnovu tadašnjeg knjižkog ruskog jezika“ (6, 7, 9; cit. prema separatu). „Izvjesnu izvještačenost“ koja „organski inklinira bosansko-hercegovačkom i samo mehanički ruskom“ video je u Križanićevu jeziku A. S. Budilović, koji je pri tome shvatao književne jezike kao uopšte vještačke ili poluvještačke jezičke tvorevine (5, 316, 318). Danas vještački karakter Križanićeva jezika priznaje, na primjer, M. Hraste („umjetni jezik“) (16, 25–34) dok holandski slavist T. Ekman tvrdi da Križanić nije stvorio „neki ‘slovenski esperanto‘, kako su to mislili neki istraživači“, nego njegovo *Граматично изказаније* predstavlja samo opisnu gramatiku hrvatskog i rusko-crkvenoslovenskog jezika onoga doba (10, 43–77; cit. prema Славянска филология. Т. IX, Софија, 1968, с. 16). S tim se, kako se može smatrati, slaže i J. Ham u jednom od nedavnih radova o analizi prosodijskog sistema Križanićeva jezika (14, 212–213).

Pitanje koliko *Граматично изказаније* predstavlja „poredbenu“, „kritičku“ ili „opisnu“ gramatiku zahtijeva kompleksno razmatranje; jasno je jedno: da su svi ti aspekti u navedenom djelu prisutni i da se dovode, naravno, na nivo znanja i naučnih predstava svoga vremena. Istovremeno je važno istaći da je primjenom „poredbene“, „kritičke“ i „opisne“ metodologije Križanić u cijelini stvorio normativnu gramatiku sveslovenskog jezika — ne onog koji postoji u slovenskoj etno-jezičkoj realnosti jezika, nego onoga koji je on zamislio, isplanirao i individualno realizovao u većini svojih djela. Prilikom rješavanja pitanja je li Križanićev jezik vještački i je li njegovo *Граматично изказаније* gramatika vještačkog sveslovenskog jezika ili nije važno je razmotriti taj lingvistički fenomen na interlingvističkom planu.

\* \* \*

Uoči XVII vijeka u nizu zemalja Europe osjeća se snažna potreba za jezikom koji bi bio jedinstven za cijelu naciju. Tada se odvija intenzivan

rad na normalizaciji nacionalnih književnih jezika. Dovoljno je u vezi s tim podsjetiti na aktivnost nacionalnih akademija kao što je italijanska Akademija dela Kruska (od 1587. godine), Francuska akademija (od 1635), koje su kao osnovni cilj postavile dovođenje u sistem nacionalnog književnog jezika, izradu i oblikovanje njegovih strogih, opštobavezujućih normi. Rad na svjesnom regulisanju i zvaničnom kodifikovanju normi živih (prirodnih) jezika postajala je opštepriznata stvar. Uporedo s tim sve se jasnije razvija smisao o vještačkom stvaranju savršenog jezika koji bi, s jedne strane, postao racionalno i idealno sredstvo mišljenja i naučne spoznaje, a s druge — koji bi objedinjavao raznojezične narode. Lingvistički univerzalizam XVII vijeka podrazumijevao je, pored ostalog, izradu principa opštetsvjetskog jezika, koji je obično zamišljan u obliku filozofskog, potpuno apriornog po strukturi i građi, sistema — takvi su bili projekti i razmišljanja F. Bekona, R. Dekarta, Đ. Dalgarna, G. Lajbnica, J. A. Komenskog, DŽ. Vilkinsa, tzv. „Por-Rojalova Gramatika“.

Uporedo s tim počinje da se razvija i drugi pravac — aposteriorni, u kome se lingvoprojekat bazira na građi prirodnih jezika. Istina, već u XVI vijeku nešto slično odraženo je u projektu pojednostavljenog latinskog jezika T. Folenga *Latino macaronico*. Međutim, upravo u XVII vijeku pojavljuje se detaljna razrada aposteriornih lingvoprojekta. Prvi takav projekat, ako se opet ne računa projekat usavršenog latinskog jezika *Lingua universalis* (1650) F. Labea, bio je Križanićev sveslovenski jezik. Za razliku od apriorno-filozofski sistema, koji nose apstraktan karakter, aposteriorni sistem poput Križanićeva jezika bio je krupan koran naprijed u priznavanju prvostepene važnosti uzimanja u obzir jezičkog iskustva čovječanstva u činu stvaranja opštег jezika. A uz to, stvarajući aposteriorni projekat na osnovu jezičke građe jedne genetske grupe, Križanić jasno ukazuje i na određenu etno-geografsku sferu njegove primjene. Upravo odavde, od konkretnе jezičke prakse i konkretnih jezičkih eksperimenata trebalo bi ići ka lingvističkom univerzalizmu. Upravo u pravcu aposteriornog lingvoprojektovanja i krenuće kasnije razvoj osnovne grane interlingvistike.

\* \* \*

Križanića treba smatrati osnivačem slovenske interlingvistike.<sup>1</sup> Poslednju shvatamo kao granu interlingvistike koja rješava teoretska i primjenjena pitanja opšteg sredstva komuniciranja na osnovu slovenske jezičke građe, pri čemu se proizvod svjesnog jezičkog stvaralaštva ili svjesno jezičko planiranje orijentiše isključivo na međuslovensku upotrebu. Ako se posebno ne govori o projektima koji se tiču dovođenja jednog ili nekoliko slovenskih jezika u rang

<sup>1</sup> Istina F. Volman ukazuje na to, da se propagator luteranstva Italijan „Vergerius také první pokusil o jakýsi všešlovenský jazyk spisovný na základě charvatštiny“, međutim, nemamo detalje o tom projektu. V. (22, 24).

sveslovenskog, onda su u okviru slovenske interlingvistike tokom XVII–XX vijeka stvorene približno dvije desetine projekata sveslovenskog (opštесlovenskog, međuslovenskog) jezika. Utopičnost projekata takve vrste je očigledna<sup>2</sup>. Međutim, bilo bi nedovoljno staviti tačku na tom zaključku. Čini se veoma važnim da su projekti vještačkog opštесlovenskog jezika prihvaćeni prije svega kao lingvističko rješenje velike ideje o slovenskoj uzajamnosti, čije su prve manifestacije vidljive u aktivnosti slovenskih prvoučitelja. Ti projekti su se javljali kao pokušaj dokazivanja jedinstva jezičkog i etničkog porijekla Slovena, kao sredstvo duhovne integracije ili približavanja svih slovenskih naroda.

Interesantno je da je pojava projekata sveslovenskog jezika uvek bila društveno i sociolingvistički uslovljena. U XVII vijeku Križanić razrađuje svoj lingvoprojekat, smatrajući ga aktivnim sredstvom u realizaciji programa za političko ujedinjenje Slovena pod pokroviteljstvom Rusije — to je zahtijevala teška sudbina prije svega južnoslovenskih i dijela zapadnoslovenskih naroda. U XVIII vijeku G. Sapel (1790), B. Kumerdej (1793) i mitropolit S. Stratimirović (1796) razmišljaju o sveslovenskom jeziku ili daju opštu skicu takvog jezika, uvidajući pogubnost zvanične premoći i među Južnim Slovenima neslovenskih jezika i shvatajući u isto vrijeme teškoće u stvaranju lokalnih književnih jezika (zbog dijalekatske i društveno-političke rascjepkanosti, etničke dekonsolidacije itd.). Nepostojanje jedinstvenog nacionalnog književnog jezika ili teškoće povezane sa njegovim utemeljenjem doveli su u XIX vijeku do projekata sveslovenskog jezika Slovaka J. Herkela (*Universalis lingua slavica*, 1826), Čeha J. F. Sumavskog — *Všeslovenský písemní jazyk* (1851), Južnih Slovena, u glavnom Slovenaca M. Bana — *Sveslavjanski jezik* (1848–1849), R. Razлага (1850), Rajića — *Sveslavenski jezik* (1853), M. Majara — *Узаемни славянски језик* (1863–1865), projekat O. Cafa (približno 1872). Nešto se po strani nalazi projekat Poljaka S. Lindea (1807. i kasnije). Početkom XX vijeka pojavljuje se projekat *Neuslawisch* (1907) Čeha I. Hošeka specijalno namijenjenog za „austrijske Slovene“. Projekti tipa *Slavina* (1912) J. Konečnog, *Slovanština* (1912) E. Kolkopa, neobjavljeni projekat sveslovenskog jezika P. Stojana i D. Čupovskog (1913–1916), a takođe *Slavski jezik* (1920) B. Holija pojavili su se pod uticajem pokreta za međunarodni jezik (posebno esperantskog, kao i ido-pokreta), koji je bio snažan početkom vijeka, a činili su pokušaj demonstriranja mogućnosti slovenske jezičke građe za ciljeve lingvoprojektovanja i samim tim pružanja otpora ekspanziji projekata na romanskoj i germanскоj jezičkoj osnovi. Čini se da su isti razlozi, a takođe svijest o sve većoj ulozi ruskog jezika doveli do pojave projekata *Sveslav* ili *Sveslovenski jezik* (1940) Č. Đurđevića i projekta iz 40-tih godina *Slovan* nekog A. Zideka; *Sveslav* je za osnovu imao ruski jezik. Jedan od posljednjih sveslovenskih projekata

<sup>2</sup> Radi objektivnosti treba, međutim, istaći da je Križanićev projekat manje utopičan, ako se uporedi sa apriorno filozofskim projektima opštесvjetskog jezika. A. S. Budilović je u svoje vrijeme smatrao da „taj jezik prije može zaživjeti u Hrvatskoj nego u Rusiji. Tada bi on stvorio hrvatsku paralelu za slovensko-ruski jezik Srba i Bugara iz XVIII vijeka“, (5, 318).

je *Međuslavjanski jezik* (1954–1958), koji je razrađen u Čehoslovačkoj pod rukovodstvom L. Podmelea i koji predstavlja pokušaj stvaranja funkcionalnog modela što odražava u sebi opšte crte savremenih slovenskih književnih jezika. U svim tim slučajevima radi se pretežno o aposteriornim lingvoprojektima.

\* \* \*

Pristup jeziku kao građi koja dozvoljava elemente svjesnog regulisanja prisutan je kod Križanića već 40-tih godina XVII vijeka, kada se upoznao sa radom na ispravljanju i usavršavanju jezika koji je obavljala Rimska Propaganda na čelu sa R. Levakovićem u cilju stvaranja takvog slovenskog književnojezičkog koinea koji bi bio široko rasprostranjen i opšte razumljiv i na koji bi se mogla prevoditi razna teološka djela da bi se uvuklo slovenstvo u katolički proces. U pismima Levakoviću i drugim poslenicima u Rimu Križanić je u više navrata izvještavao o svojim namjerama da se prihvati normalizacije maternjeg jezika (3, s. 127 i dalje). Dosta je i uradio u tom pravcu. Čini se samo čudnim da Križanić nije znao za sličan rad koji je prije njega obavio po zadatku Rimske Propagande B. Kašić, koji je u osnovi izradio čakavsku gramatiku, ali sa orientacijom na štokavštinu bosanskog tipa (19). Moguće je, međutim, da je Križanić smatrao da je u tom slučaju „zaobiđena“ kajkavska zona, zato je i preduzimao svoje pokušaje da stvori novi književni jezik.

Uopšte jezik je za Križanića takva komponenta društva i etnosa koja, kao i druge njegove komponente (običaji, način i oblici života i sl.) može biti podvrgnuta svjesnom regulisanju u cilju razvoja i usavršavanja, pošto razvijen jezik, sadržajno bogat i slobodan od stranih elemenata, pomaže društveni progres. Sva njegova djela, a posebno *Politiku*, prožima misao o snažnom društvenom uticaju jezika — misao originalna, svježa i nova za Evropu XVII vijeka. U petom poglavlju trećeg dijela *Politike*, koji se zove „O jeziku ili o govoru (Ob iaziku, lſbo ob beséde)“, Križanić je pisao: „Savršenstvo jezika je najneophodnije oružje mudrosti i gotovo glavno njeno obilježje“; „Mi se moramo izboriti za ispravljanje i poboljšanje našeg jezika da bismo se mogli sačuvati od loše slave i da bismo se uspešnije baviti naukama i svakojakim državnim poslovima. I već bi barem za vojne stvari trebalo stvoriti svoje vlastite odgovarajuće izraze, jer spremnost i hrabrost vojnika raste ako na svome, a ne na tuđem jeziku govore o vojnim stvarima“ (2, 113–114 i 466–467).

\* \* \*

Pogled na jezik kao na aktivno i djelotvorno sredstvo društvenog značaja, a takođe jezički eksperimenti, o kojima je ranije govoreno, bili su prvi podsticaj koji je kasnije doveo Križanića do misli o vještačkom stvaranju sveslovenskog jezika. Treba samo napomenuti da su na realizaciju

te misli Križanića podsticali i drugi faktori. Među njima treba navesti činjenicu o postojanju i funkcijonisanju staroslovenskog (crkvenoslovenskog) književno-pisanog jezika, međunarodnog po raširenosti, sa kojim je Križanić bio upoznat prije svoga putovanja u Moskvu. Križanić je dobro bio svjestan vještačkog karaktera tog prvog književno-pisanog jezika slovenstva. Smatrajući da je „pri prevođenju crkvenih knjiga na naš jezik bio konačno pokvaren i izbačen iz svoje kolotečine“ (2, 114 i 466) prije svega zbog toga što su se u njemu učvrstili grčki leksički i morfološko-sintaksički modeli i elementi, Križanić je u isto vrijeme shvatao da realno funkcijonisanje „oživljava“, boji „prirodnom bojom“ taj jezik kulture.

Posebno je na srcu Križaniću ležao crkvenoslovenski jezik ruske redakcije, mada je i u njemu primjećivao strane modele. Zato je, ističući zasluge Meletija Smotrickog za stvaranje rusko-crkvenoslovenske gramatike, Križanić i tu istovremeno ukazivao na nedostatke slične vrste, pošto je bio uvjeren da „всакиъ бо језикъ јмјетъ своја властитыа правила, разнита отъ јнихъ: и неможется по њунгој језику љити правилехъ изправљатъ“ (predgovor za *Граматичнно исказање*, s. V). Pod „својим властитим правилима“ shvatana su samo pravila koja odgovaraju duhu slovenskih jezika. Ne zadovoljivši se kodifikacijom Smotrickog, Križanić odlučuje da stvari gramatiku koja bi bila više slovenska po duhu, pridržavajući se sljedećeg principa: „А претвори и завершанја ричем такова избрах, коя сут общиенија, љити вњојим нашим отмјинам обична“ (predgovor čitaocima *Граматичнно исказање*). Križanić je, očigledno, smatrao da će gramatika koju predlaže, zahvaljujući takvim kvalitetima, zamijeniti kodificirano uputstvo Smotrickog.


Istovremeno sa razmatranjem suštine gramatike Smotrickog, a prije toga i tokom rada na ispravljanju i usavršavanju maternjeg jezika, kod Križanića se izgrađuje pogled o nemogućnosti naslanjanja književnog jezika na ovaj ili onaj fragment žive jezičke stvarnosti. Književno-pisani jezik jasno je zamišljan kao svjesno organizovani sistem koji dozvoljava uplitanje pojedinca. Ovdje smo neposredno došli do pitanja mogućeg uticaja na Križanićev lingvistički rad interlingvističkih eksperimenata iz XVII vijeka. Vjerovatno je sa pojedinim pokušajima i rasuđivanjima o sveopštem jeziku Križanić bio upoznat. Zasigurno je poznato barem to da je Križanić bio u kontaktu sa Atanasijem Kirherom, koji je radio u Rimu i koji se zanimalo za ideje univerzalizma u oblasti muzike, sredstva komuniciranja i sl. U pismu od 1653. godine Križanić predlaže svoju saradnju uborniku *Turris Babel*, koji je pripremao Kirher (13, 63). Sam Kirher se zanimalo za sveopšti jezik i dugo se vremena bavio pokušajima njegova stvaranja, o čemu, vjerovatno, nije mogao a da ne zna Križanić. Kirherova zanimanja u tom pravcu završila su se izdavanjem 1663. godine djela pod nazivom *Polygraphia nova et universalis ex combinatoria arte defecta*, u kome je prezentiran projekat popularnog u XVII vijeku interlingvističkog žanra — cifarske pazografije, koja se sastojala u tome da se za pojedine riječi različitih jezika vezuju određene cifarske vrijednosti, a njihovi gramatički oblici opremaju latinskim slovima sa di-

vizama. Brojke (rimске i arapske) rastu prema rasporedu riječi u latinskom rječniku, dok se narušava harmoničnost u rječnicima drugih jezika. U istoriji interlingvistike taj Kirherov projekat poznat je pod nazivom *Polygraphia*. Dakle, ovo što je rečeno potkrepljuje misao o mogućnosti i svršishodnosti razmatranja Križanićeva sveslovenskog jezika u kontekstu interlingvističkih eksperimenata.

\* \* \*

Unificirajući karakter nosile su i Križanićeve predstave o jezičkom razvoju slovenstva. U tom smislu Križanić je imao prethodnike. Dovoljno se sjetiti djela *O porijeklu i istoriji Slovena* (1523) V. Pribrojevića, *Slovensko carstvo* (1601) M. Orbinića i dr., u kojima su autori, razvijajući ideju o slovenskom jedinstvu, smatrali da Sloveni, unatoč očiglednom postojanju lokalnih narječja, govore jednim jezikom. Križanićeva misao obuhvatala je širi fon. Izrada starogrčkog književnojezičkog koine teklja je, po Križaniću, u vezi sa burnim razvojem grčke kulture i uprkos dijalekatskoj rascjepkanosti. Nijemci, bez obzira na postojanje dijalekata međusobno veoma različitih, uspjeli su da stvore zajednički književni jezik, koji je postao realno oživenje njemačkog etničkog i jezičkog jedinstva. Analognu paralelu vidi Križanić i u slovenskom svijetu. Nekad jedinstveni korijen („кореніка“), koji se izjednačava sa russkim jezikom, raspao se pa su se kao rezultat toga pojavili različiti slovenski „отміни“, odnosno dijalekti: „У сїце нѣ Рѣска отміна Словѣнскіе отміни плѣд: него Словѣнска, и Чѣшка, и Лѣшка отміна јесѹт Рѣскаго језика отрѣдки“ (predgovor za *Граматично исказање*, s. II). Ovdje nećemo govoriti o očito pogrešnom premještanju komponenata prvo bitne jezičke evolucije slovenstva. Istaknimo samo da je Križanić, polazeći od principa svjesnog regulisanja jezika, smatrao takođe mogućim i svjesno regulisanje evolucije genetski srodnih jezika (dijalekata), odnosno regulisanje na planu njihove integracije i na kraju izrada jedinstvenog književnog jezika. Iz Križanićevih sudova razbacanih po različitim njegovim djelima, a takođe iz zamisli njegovog *Gramatičkog iskazanja*, dovoljno jasno se nazire shema jezičkog pokreta slovenstva, koja bi se mogla predstaviti na način prikazan na shemi.

Kontekst slovenske interlingvistike omogućuje da se utvrdi da Križanićeve predstave o jezičkoj evoluciji slovenstva izražene u ovoj shemi nalaze veoma jasne paralele kod niza narednih pokoljenja koja su djelovala u pravcu svjesne jezičke integracije. Početkom XIX vijeka S. Linde je postavio pitanje da se „zbližyc te (slowianskie) probratymcze dialekty“ i kao primjer takvog zbljižavanja smatra poljski jezik (20; v. takođe 11a, 543–549). Sličnim razmišljanjima prožeti su praktično svi ranije navedeni projekti vještačkog opšteslovenskog jezika, a takođe prijedlozi za prihvatanje staroslovenskog (crkvenoslovenskog) ili jednog, odnosno nekoliko živih slovenskih jezika (često sa izvjesnom obradom u cilju usavršavanja njihove gramatičke strukture) kao međuslovenskog sredstva komuniciranja.



Aposteriori princip stvaranja sveslovenskog jezika koji je izabrao Križanić pokazuje se kasnije objektivno opravdanim pošto je upravo taj princip povezan više nego bilo koji drugi sa jezičkom realnošću — on je prisutan, na primjer, u manjoj ili većoj mjeri pri izradi bilo kog književnog jezika. Aposteriornost u tkivu književnog jezika izražava se u karakteru izbora, uzimanja ili neuzimanja u obzir ovih ili onih elemenata srodnih dijalekata i govora, odnosno bez izlaska izvan okvira određenog srodnog mikroareala, zbog čega se književni jezik, mada i bez potpunog naslanjanja na neki dijalekat, ipak pruhvata i dobija zvaničnu realizaciju koja jača njegove pozicije. A aposteriornost vještačkih jezika tipa sveslovenskog jezika podrazumijeva u sebi crte veće heterogenosti elemenata, pošto se oni (elementi) već uzimaju iz raznih jezika, mada i pripadaju jednoj (kao u našem slučaju) genetskoj lingvograpi. Principi odbira elemenata za apriori lingvosistem mogu varirati, međutim, uvijek je prisutna težnja da se odabira najopštije, pri čemu nipošto nisu svi autori u stanju da se distanciraju od maternjeg jezika ili izabranog jezičkog uzora. Zbog ograničenosti prostora nemamo mogućnost da provjerimo svu građu Križanićeva sveslovenskog jezika s ciljem da se iskristališu principi aposteriorne obrade koje je on primijenio.

Pokušaćemo to učiniti na analizi nekoliko gramatički važnih kategorija, pri čemu ćemo pogledati kako su ti principi bili oličeni u projektima narednih generacija slovenskih interlingvista. Čini se svršishodnim poređenje paradigm imenica i zamjenica u Križanićevom sveslovenskom jeziku i u najzrađenijim projektima iz XIX vijeka — *Universalis Lingua slavica* (1826) J. Herkela i *Узаемни славјански језик* (1863–1865) M. Majara (15; 21). Pošto je Križanić, kao što to često čine i kasniji tvorci projekata sveslovenskog jezika, polazio od crkvenoslovenskog jezika, koji je funkcionišao kao međunarodni

jezik, osvrnimo se takođe na gramatiku Meletija Smotrickog — kritičke napomene povodom oblika kodificiranih u njoj nalazimo u čitavom tekstu *Граматичног изказанија*. Vjerovatno se Križanić koristio prvim izdanjem gramatike Smotrickog iz 1619. godine (9); pitanje o tome je li mu bilo poznato moskovsko izdanje te gramatike iz 1648. godine treba još razjasniti. Tipovi deklinacija kod Smotrickog, Križanića, Herkela i Majara se ne podudaraju; kritička analiza principa izdvajanja tipova deklinacija, barem kod Smotrickog i Križanića, često je vršena od strane različitih autora. Mi ćemo se pak zadovoljiti izborom samo onih obrazaca paradigm koje se manje-više podudaraju kod sva četiri autora: v. Prilog uz rad, tabele br. 1–7.

Prije nego što se osvrnemo na podatke iz tabele istaknimo da to što je Križanić zadržao oblike dvojine imenica, zamjenica i dr. vrsta riječi predstavlja jasan pokazatelj njegove blagonaklonosti prema tradiciji crkvenoslovenskog jezika; Majar se, osim crkvenoslovenskog uzora, takođe oslanja na iskustvo maternjeg jezika — slovenskog, u kome je kategorija duala živa. Postojanje paradigmata duala komplikuje morfološku karakteristiku imena u Križanićevom sveslovenskom jeziku i Majarovom *Узаемном славјанском језику* i protivurječi kredu samog Križanića, koji je, kritikujući Smotrickog za njegovu arhaizaciju morfoloških, tvorbenih i dr. oblika, u nekoliko navrata isticao u *Граматичном изказанију* svoju orientaciju na žive činjenice jezika. Jedino Herkel, osjetivši reliktni karakter kategorije duala i istakavši njen funkcionisanje isključivo u slovenačkom, nije uveo tu kategoriju u projekt svog sveopštег slovenskog jezika, zbog čega se Herkelova imenska i dr. paradaigma razlikuje određenom jednostavnosću i regularnošću.

U tabelama 1–3 date su paradigmata imenica muškog roda. (*дргњ/срдњ* — *брам/краљ* — *Rab/Vrau* — *роб/коњь*, srednjeg (*древо/цердце/слово* — *лімо/лице/слово* — *Slovo/Lice* — *дѣло/полье*) i ženskog (*дѣва/мрежа/заповѣдь* — *рұба/рұч* — *Voda/Volja/Kost* — *ріба/өолья/косм*).

Najvećom unificiranošću oblika po horizontali (tj. Smotricki — Križanić — Herkel — Majar) odlikuju se imenice ženskog roda sa osnovama na \**a*, \**ja* i na \**i* (tab. 3); ovdje se zapaža određena razlika samo na nivou alomorfa, tj. tipa dat. duala osnova na \**i* kod Smotrickog —*ема*, kod Križanića —*ма* (isto kao i kod Majara), gen. mn. sa osnovom na \**ja*; kod Smotrickog \*—*иū* (isto kao kod Herkela i Majera), kod Križanića —*ei* i sl.; samo u gen. jedn. prisustvo kod Križanića; Herkela i Majara za oba tipa deklinacije jednog nastavka *-u* (kod Smotrickog —*и/и-а/-и* — *u* — tumači se fonološki: nijedan od tri navedena autora nije uključio u svoj jezik fonemu *и*) (kod Herkela ona se, istina, koristi, međutim, nedosledno, i često se mijesha sa *и*)).

Imenice muškog roda na \**о*, \**јо* (tab. 1) indikativne su u tom smislu što znatno odvajaju Križanića od Smotrickog; kod Herkela primjetna je jasna orientacija na Smotrickog, dok Majarovi podaci imaju više zajedničkog sa Križanićevim podacima, up. gen. jedn. — unificirano —*a* kod Križanića i drugih te očuvanja razlika na planu „tvrdna — meka promjena“ kod Smotrickog (-*a*,

-*к*); u dat. i lok. jedn. to razgraničenje objedinjava Smotrickog i Herkela, a nerazgraničenje — Križanića i Majara (lokativ je kod poslednjeg, istina, dat na planu razlike koja se razmatra). Križanić dozvoljava razgraničavanje fleksija mekih i tvrdih varijanti u jedini samo za vokativ i instrumental, a u množini — za gen. i dat., dok je za nom., akuz., vokat. i instr. mn. istaknut očigledan proces unifikacije oblika. Što se tiče paradigmii množine, Majar već ima više dodirnih tačaka sa Smotrickim i Herkelom. A u cjelini Križanićeva paradigmii, zbog ignorisanja u nizu padeža razlika na liniji „tvrdi — meka promjena“, pokazuje se najpojednostavljenijom i ima u izvjesnoj mjeri uopštavajući karakter. Ovde se aposteriornost upravo i ispoljava u svjesnom potcenjivanju oblika meke promjene na račun opšteg procesa unifikacije.


Manje odlučnim Križanić se pokazao kodificirajući oblike imenica srednjeg roda (tab. 2.). Dvojnost njegove pozicije vidi se prije svega u paradigmii imenica sa osnovnom na suglasnik koju je on predložio. Ako je u jednini (i dualu) Križanić išao za život jezičkom normom, između ostalog i maternjeg jezika (umetak *-ec-*, koji čini suštinu deklinacije na suglasnik, u većini jezika bio je izgubljen), i u tom smislu njega su u XIX vijeku slijedili Herkel i Majar, onda se u množini Križanićev jezičko osjećanje protivilo potpunom napuštanju tradicije: tu on preporučuje i novi tip (bez umetka) i stari tip (sa umetkom), samim tim svjesno dozvoljava znatnu varijativnost oblika. Pa ipak Križanićev pogled na suštinu morfološkog funkcioniranja imenica na *-ec-* takođe govori o njegovoj težnji da se distancira od tradicije crkvenoslovenskog jezika i približi život jezičkom procesu, a samim tim i oblicima „koga čest obženjija, ili tili vnožim našim otmiham obična“.

Paradigmatika ličnih (i lično-pokaznih) zamjenica karakteristična je u tom smislu što, s jedne strane, povezuje Križanića sa crkvenoslovenskom tradicijom, s druge — govori o otvorenoj naklonosti prema maternjem jeziku. Ova dvostrana veza najjasnije se ispoljava u jednini zamjenica za 1. i 2. lice (tab. 4, 5); nom. *азъ*, ali *Jâz* i *Jâ*, gen. *менé*, ali *Méne* i *Me* i sintezirani *Менѧ и Ma<sup>3</sup>*; isto i: *тебé*, *Тéбе* i *Te* i sintetizirani *Тéбѧ, Tâ*; dativ *Mнѣ*, *mù*, ali *Mнѣ*, *Mú* i *Ménu* itd. Henkel i Majar su se ovdje orijentisali prije svega na crkvenoslovenski. Uisto vrijeme se po horizontali u dualu (osim nom., akuz. i vok.) i množini zapažaju dosta regularne podudarnosti između svih gramatika (izuzev akuz. mn., gdje Križanić slijedi Smotrickog).

Kod zamjenica za 3. lice (tab. 6, 7) Križanićeva naklonost prema maternjem jeziku je karakteristična ne samo u jednini nego i u dualu i množini, pri čemu je veza sa crvenoslovenskim oblicima fonetski daleka: upor.: *онаго — Нвего, ономъ — Нвемъ, онѣми — Нвуми* i sl.


U Križanićevom sistemu ličnih zamjenica iznenađuje obilje enklitičkih oblika — pristrasnost koja jasno dolazi iz maternjeg jezika.

<sup>3</sup> „А складено је Е, А; јли је I, А“, в. (I, I).



Pojava lingvonarcisoizma uopšte je karakteristična za Križanića, koji je svoju pristrasnost prema maternjem jeziku pokazivao ne samo direktnim uključivanjem njegovih oblika u sistem opšteslovenskog jezika nego i stalnim izjavama u odnosu na „čistotu“ i dr. kvalitete najvišeg ranga. Početni čisti i pravilni slovenski izgovor sačuvan je, po Križaniću, samo „в једном мјалом квтв земљи: около квти рик, во љјездв Дњбовца: и Озља и Рибника острогов... Ј квлико јест још доселј остало стјарого зачјалного и чистог изрикја, тамо се јест обритало, за мојег дитинства...“ (*Граматичко исказање*, s. III); oblici tipa *конъев* „јест најлјипье и најправје изглашашје: и сице говорет Хервати...“ (3. 13) itd.

Elementi lingvonarcisoizma pri stvaranju aposteriornih jezičkih sistema očigledno su neizbjježni, pošto se pri kodifikaciji jezičko osjećanje istraživača najpotpunije ispoljava samo u odnosu na maternji jezik. U slovenskoj interlingvistici pristrasnost prema maternjem jeziku pri izradi sveslovenskih projekata u ovoj ili onoj mjeri su ispoljavali Slovak J. Herkel, Česi I. Hošek i J. Konečni, Slovenac M. Majar, Poljak S. Linde i dr. Analogija tome postoji i u „prirodoj“ lingvističkoj aktivnosti — pri stvaranju i normalizaciji književnih jezika kada kodifikator ispoljava pojačanu pažnju prema elementima maternjeg dijalekta (govora), čak ako na kraju krajeva nije postao osnova opšteknjivnog jezika nacije (narodnosti) u formiraju. Primjera slične vrste u istoriji književnog jezika ima dovoljno. Vraćajući se Križaniću istaknimo da se elementi iz žive jezičke stvarnosti koje on uводи dopunjaju proizvodima vlastitog jezičkog stvaralaštva, up., npr. instr. jedn. *Менојј*; i kod Herkela, npr. akuz. jedn. *Мна*. Taj momenat (posebno je značajan u oblasti leksike i tvorbe) ne treba ignorisati pošto upravo individualna proizvodnja jezičkih elemenata najbolje ukazuju na svjesni, interlingvistički aspekt stvaranja lingvoprojekta.



Analiza imenskih paradigmii omogućuje da se zaključi kako je crkvenoslovenski jezik (i gramatika Smotrickog) bio za Križanića pouzданa građa. Najviše je, međutim, taj jezik igrao ulogu svojevrsnog uzora, modela, polazne tačke u konstruisanju vlastite paradigmatike sveslovenskog jezika. Redukciji svega crkvenoslovenskog dopriniosila je činjenica da se Križanić koristio gradom živih slovenskih jezika i prije svega maternjeg hrvatskog, a takođe i dovoljno produktivnim individualnim jezičkim stvaralaštвом. Putem sinteze takve vrste (crkvenoslovenska grada-obrazac — grada živih slovenskih jezika — elementi svjesnog jezičkog stvaralaštva) krenuće i mnogi drugi autori projekata jezika opštег za Slovene. Za XIX vijek uloga crkvenoslovenskog u interlingvističkom projektovanju primjetno slabija pošto su u tom periodu bili formirani ili su se

već formirali književni jezici većine slovenskih naroda, na kojima je bila koncentrisana osnovna pažnja. Međutim, prisustvo crkvenoslovenskog kao građe i kao obrasca još uvijek se osjeća (up. posebno Majarov projekt sa njegovim karakterističnim obilježjem — kategorijom duala, koju podržava takođe maternji jezik), kao što se osjećao njegov uticaj na formiranje i razvoj niza slovenskih književnih jezika. U interlingvističkom projektovanju u XX vijeku crkvenoslovenski prepusta svoje pozicije, faktički dolazeći u isti rang sa drugim slovenskim književnim jezicima. Slovenski lingvoprojekti iz XX vijeka sintetiziraju u sebi građu mnogo slovenskih književnih jezika, međutim, kao i u Križanićevu vrijeme, u nekim od njih osjeća se i lingvopristrastnost. Tako Hošekov *Neuslawisch* sintetizira južnoslovensku i zapadnoslovensku građu s očiglednom prevagom češko-slovačkih elemenata; projektat *Slavina Konečnog* pretežno se bazira na zapadnoslovenskoj građi sa osloncem prije svega na češkom; *Sveslav Č. Đurđevića* za osnovu uzima ruski jezik itd. Samo u odnosu na projektat *Mežduslavjanski jezik L.* Podmelea i njegovih saradnika može se reći da se lingvistička pristranost osjeća ovdje u minimalnoj mjeri.

Križanićev sveslovenski jezik, predstavljen u njegovim djelima i u *Gramatičnom izkazanju*, jeste, prema tome, *aposteriori sistem*, mada i sa jasnom orijentacijom na rusko-crkvenoslovensku i hrvatsku građu; taj aposteriori lingvosistem ne naslanja se ni na jedan slovenski jezik. Varijativnost njegovih elemenata, koja se lako zapaža na svim nivoima, pokazatelj je stvaralačke obrade jezičke građe i traženja optimalne varijante, kojoj je, vjerojatno, težio Križanić nadahnut velikom idejom o slovenskoj uzajamnosti.

#### LITERATURA

1. *{Кричанич Ю}* Крижанич Ј. Граматично изказанје об руском језику попа Јурка Крижанича, Преводијем Сербљанина, меджх Кѣпоји и Бѣноји риками: во 8једех Бихша града, окол Дѣбовицѧ, Озлѧ и Рѣбника острогов, писано въ Сибири: лита эрд. — В.: Чтенія в имп. Общество истории и древностей российских при Московском ун-те, 1848, кн. I, XX + (4) + VI + 120 с.; 1859, кн. 4, с. 121—256.
2. Крижанич Ю. Политика. Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., Наука, 1965, 735 с.
3. Белокуров С. А. Юрий Крижанич в России. Приложения. — Чтенія в имп. Общество истории и древностей российских при Московском ун-те, 1903, кн. 3 (206).
4. Ђођански О. Предисловие (к „Граматичному изказанју“). — Чтенія в имп. Общество истории ..., 1848, кн. 1.
5. Будилович А. Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Т. II. Зарождение общего языка на славянском Востоке. — Варшава, 1892.
6. Кулаковский П. Очерк истории попыток решения вопроса о едином литературном языке у славян. — В сб.: Мефодиевский юбилейный сборник. Варшава, 1885.
7. Маркевич А. Юрий Крижанич и его литературная деятельность. Историко-литературный очерк. — Варшава, 1876.
8. Первоольф И. Славяне. Их взаимные отношения и связи. Т. II. Славянская идея в литературе до XVIII века. — Варшава, 1888.

9. Смотрицкий М. Граматики Славянских правильное Сънтаргма..., вѣю, (1619); факсимile этого издания. Киев, 1979.
10. Экман Т. Грамматический и лексический состав языка Ю. Крижанича. — In: Dutch Contribution to the V International Congress of Slavicists. Hague, 1963.
11. Яниц И. В. История славянской филологии. (Энциклопедия славянской филологии, Вып. 1). — Спб., 1910.
12. Daničić D. Gramatika Gjurgja Križanića. — In: Rad JAZU, Knj. XVI. Zagreb, 1871.
13. Golub I. Biografska pozadina Križanićeva djela. — In: Život i rad Jurja Križanića. Zbornik radova. Zagreb, 1974.
14. Hamm J. Prosodijski sistem Križanićeva govora. — In: Život i rad Jurja Križanića. Zbornik radova. Zagreb, 1974.
15. Herkel J. Elementa universalis linguae slavicae e vives dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta. — Budae, 1826.
16. Hraste M. Prinosi poznavanju hrvatskosrpskoga jezika J. Križanića. — In: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 5, Zagreb, 1963.
17. Jagić V. Biografija Jurja Križanića, коју је написао P. Bezsonov. — In: Rad JAZU. Knj. XVIII. Zagreb, 1872.
18. Jagić V. Život i rad Jurja Križanića (Djela JAZU. 20). — Zagreb, 1917.
19. *{Кашић} Cassius B.* Institutionum linguae illiricae. — Romae, MDCHII (1604).
20. Lewaszkiewicz T. Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego. (PAN. Komitet slowianoznawstwa. Monografie slawistyczne. 42). — Wrocław etc., 1980.
21. Majar M. Узаемни правопис славянски, то је: Uzajemna slovnica ali mluvnica slavjanska. — U Zlatnom Pragu, 1863—1865.
22. Wollman F. Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. — Praha, 1958.

#### Резюме

Александар Д. Дуличенко

#### ВСЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК ЮРИЯ КРИЖАНИЧА В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОЙ ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ

Актуальность лингвистического кредо Крижанича. Оценки феномена „язык Крижанича“ в истории славистики. „Граматично изказанје“ — описательная ли грамматика хорватского и русско-церковнославянского языков?

Рассмотрение всеславянского языка в интерлингвистическом контексте. Проблемы совершенствования литературных языков Европы в XVII в. Философские проекты всемирных языков по типу априори. Развитие апостериорного направления в лингвопроектировании. Всеславянский язык Крижанича — первый апостериорный проект в истории интерлингвистики.

Крижанич — основоположник славянской интерлингвистики, изучающей теоретические и прикладные аспекты общего средства общения на основе славянского языкового материала. Обзор двух десятков проектов всеславянского (общеславянского, межславянского) языка, созданных после Крижанича, с конца XVIII по XX вв. Всеславянские проекты — лингвистическое решение великой идеи славянской взаимности.

Подход к языку как материалу, допускающему элементы сознательного регулирования, обнаруживается у Крижанича еще в 40-е гг. XVII в. (римская Пропаганда, Левакович и др.). Язык для Крижанича — компонент общества и этноса, который, как и другие компоненты ( обычай, образ жизни и др.), может быть подвергнут сознательному регулированию в целях развития и совершенствования, поскольку развитый язык содействует социальному прогрессу.

Факторы, приведшие Крижанича к мысли о создании искусственного всеславянского языка:

- 1) пример международного по распространению церковнославянского литературно-письменного языка, искусственный характер которого Крижанич понимал, осознавал;
- 2) непосредственная работа по исправлению и совершенствованию родного языка;
- 3) знакомство с интерлингвистическими проектами XVII в. (контакт с А. Кирхером, автором проекта цифровой пазиграфии, и др.);
- 4) сознание о ненакладываемости литературного языка на соответствующий ему диалект-базу.

Унифицирующий характер представлений Крижанича о языковом развитии славянства. Обращение к опыту других языков Европы. Схема языкового движения славянства, вырисовывающаяся из лингвистического кредо Крижанича. Представление в духе схемы Крижанича у последующих поколений славянских интерлингвистов.

Апостериорный принцип всеславянского языка Крижанича. Апостериорность литературных языков. Принципы апостериорной обработки языкового материала, устанавливаемые на основе сравнительного анализа данных парадигм имен существительных и личных местоимений у Смотрицкого (1619), Крижанича (1666), в *Universalis lingua slavica* (1826) Я. Геркеля в *Узаемні славянскі језик* (1863—1865) М. Маяра. Явление лингвонартизма у Крижанича и последующих создателей проектов всеславянского языка. Основной вывод анализа парадигм: церковнославянский язык (и грамматика Смотрицкого) для Крижанича не только надежный материал, но, более всего, образец, модель в конструировании собственной парадигматики. Редукция церковнославянского материала за счет обращения Крижанича 1) к материалу живых славянских языков

и прежде всего хорватского (лингвонартизм), 2) элементов достаточно интенсивного собственного языкового творчества. Синтез трех источников; церковнославянский материал-образец (с его ослаблением к XX в.), материал живых славянских языков с непременным явлением лингвонартизма, элементы собственного языкового творчества — путь, по которому пойдут последующие создатели всеславянских лингвопроектов.

Всеславянский язык Крижанича, представленный в его сочинениях (хотя и сильно варьируемый) и в *Граматичном изказањију* представляет собой апостериорную систему, не накладываемую ни на один славянский язык, хотя и проявляющую четкую ориентацию на русско-церковнославянский и хорватский.

Текст заключает „Литература“ (22 названия) и „Приложения“: парадигмы имен существительных и личных местоимений Смотрицкого, Крижанича, Геркеля и Маяра (7 таблиц).

### PRILOZI

#### Paradigme imenica

#### *Muški rod*

Tabela 1

	Smotricki 1619	Križanić 1666	Herkel 1826	Majar 1863—1865
	дрвгъ/врѣч	брѣт/кѣрль	Rab/Vгач	роб/коњь
Jednina				
N	-ъ/-ь	-Ø	-Ø	-Ø
G	-а/-ѧ	-а	-а	-а
D	-8/-ѧ, -ѣви	-8	-у/-еви	-у
A	-а	-а	-Ø/-Ø, -а	-а
V	-е/-ю	-е/-8	/-у	-е/-у, -е
I	-омъ/-емъ	-ом/-ем	-ом/-ем	-ом/-ем
L	-ѣ/-и	-ѣ	-је/-у	-ѣ/-и(?), -у(?)
Dual				
NAV	-а	-а		-а
GL	-8/-ю	-8		-у
D	-ома/-ема			
I	-ама/-ма	-ма, -ома/-ма, -ема		-ома/-ема

Množina				
N	-и/-је, -е, -eve	-и	-и/-evje	-и/-i
G	-връ, -ъ/-ъ, -евъ	-ов/-ев	-ø/-ев	-ов/-ев, -ej, -ej
D	-шмъ/-емъ	-ом/-ем	-ом/-jem	-ом, -ам/-ем, -ам
A	-и/-а	-и	-y/-ja	-i, -e/-e
V	-и/-је, -е, -eve	-и	-и/-evje	-и/-и
I	-ами, -и/-ми, -и	-ми	-y/-i	-i, -amí
L	-ехъ, -хъ/-ехъ	-х	-jex	-ix, -ax

## Srednji rod

Tabela 2

	Smotricki	Križanić	Herkel	Majar
	древо/сјердце/слово	лито/лице/слово	Slovo/Lice	дјло/полье
Jednina				
N	-o/-e/-o	-o/-e/-o	-o/-e	-o/-e
G	-a/-a/-(-ec)é	-a	-a	-a
D	-8/-8/-(-ec)ј	-8	-u	-y
A	-o/-e/-o	-o/-o/-e	-o/-e	-o/-e
V	-o/-e/-o	-o/-o/-e	-o/-e	-o/-e
I	-омъ/-емъ/-(-ec)емъ	-ом/-ом/-ем	-om/-em	-om/-em
L	-х/-и/-(-ec)и	-х/-и/-х	-ie/-i	-х/-i(?)
Dual				
NAV	-a/-a/-(-ec)à	-х/-и		-х/-i
GL	-8/-8/-(-es)8	-8		-y
D	-ома/-ема/-(-ec)éma	-ма, -ома/		-ома/-ема
I	-ама/-ама/-(-ec)ama	-ма, -ема		

Množina				
N	-a/-a/-(-ec)à	-a/-a/-a, -(-ec)a	-a	-a
G	-ы/-ы/-(-ec)ъ	-ø/-ø/-ø, -(-ec)ø	-ø	-ø/-a
D	-шмъ/-емъ/	-ом/-ем/-ом,	-om/-jem	-ом, -ам/
	-(-ec)емъ	-(-ec)ом		-ем, -ам
A	-a/-a/-(-ec)à	-a/-a/-a, -(-ec)a	-a	-a
V	-a/-a/-(-ec)à	-a/-a/-a, -(-ec)a	-a	-a
I	-ами, -ы/-ами,	-ми/-ми/-ми,	-i	-i, amí
	-ы/-(-ec)ы	-(-ec)ми		
L	-ехъ, -хъ/-ехъ,	-хъ/-хъ/-хъ,	iex/-jex	-ix, -ax
	-ихъ/-(-ec)ехъ	-(-ec)хъ		

## Ženski rod

Tabela 3

	Smotricki	Križanić	Herkel	Majar
	дјва/мрежа	риба/рич	Voda/Volja/	риба/волья/
	заповјђб		Kost	коцт
Jednina				
N	-a/-a/-ь	-a/-ø	-a/-a/-ø	-a/-a/-ø
G	-ы/-а/-и	-и	-i/-i/-i	-il/-e, (i)/-i
D	-х/-и/-и	-х/-и	-je/-i/-i	-х/-i/-i
A	-8/-8/-ь	-8/-ø	-u/-u/-ø	-y/-y/-ø
V	-о/-е/-и	-o/-ø	-o/-e/-i	-o/-e/-i
I	-ою/-ею/-ио	-oj8/-j8	-оju/-eju/-iu	-y, -oj/?/-ijy
L	-х/-и/-и	-х/-и	?	-х/-i/-i
Dual				
NAV	-х/-х/-х	-х/-и		-х/-i/-i
GL	-8/-8/-ио	-8/-j8		-y/-y/-ijy
D	-ама/-ама/-ема			-ама/-ама/-ма
I	-ама/-ама/-ма			
Množina				
N	-ы/-а/-и	-и	-i/-a/-a	-i, -e/-e/-i
G	-ы/-ы/-иј	-ø/-éв	-ø/-ø/-ij	-ам/-ам/-ем, -иам
D	-амъ/-амъ/-емъ	-ам/-éм	-am/-am/-em	-ам/-ам/-ем
A	-ы/-а/-и	-и	-i/-a/-i	-i, -e/-e/-i
V	-ы/-а/-и	-и	-i/-a/-i	-i, -e/-e/-i
I	-ами/-ами/-ми	-ами/-ми	-ami/-ami/-mi	-ами/-ами/-ми
L	-ахъ/-ахъ/-ехъ	-ax/-éх	-ax/-ax/-jex	-ax/-ax/-ex, -ах

Paradigme ličnih zamjenica u jednini

I. lice

Tabela 4

	Smotricki	Križanić	Herkel	Majar
Jednina				
N	а́зъ	Ја́з, Ја	az	ја
G	менé	Мéне, Ме; Менá, Мá	Mne	мене
D	мнé, ми	Мéни, Ми; Мнé	Mnje(mi)	менѣ
A	менé, ма	Мéне, Ме; Менá, Мá	Mna	мене
V				
I	мнојо	Мéној8: Мнóј8	Mnoju	?
L	ш мнé	Мéни: Мнé	Mnje	менѣ

Dual				
NAV	nà (m. i s.r.) nà (ž.r.) nájo náma	Mî dva (nom.), Hác (akuz.) Háj8 Háma		mí dva, mi dve najy nama
Množina				
N	mý	Mý	Mi	Mi
G	náscъ	Hác	Nas	nas
D	námy	Hám	Nam	nam
A	ný, náscъ	Hác: Hý	Nas	nas
V				
I	námi	Hámi	Nami	nami
L	ň hác	Hác	Nas	nas

## 2. lice

Tabela 5

Jednina				
	Smotricki	Križanić	Herkel	Mađar
N	tý	Tý	Ti	ти
G	тебé	Tébe, Te; TebÀ, TÀ	Tebje	тебе
D	тебѣ, тý	Теби, Ti; Teb�	Tebje, ti	тебѣ
A	тебé, tâ	Tébe, Te; TebÀ, TÀ	Tja	тебе
V				
I	тобојо	Tóboj8: Tobój8	Teboju	?
L	ň teb�	Tébi: Teb�	Tebje	тебѣ
Dual				
NAV	bâ (m. i s.r.) b� (ž.r.) bájo báma	Bî dva, Bác dvykh Báj8 Báma		bí dva, dve vajy vama
Množina				
N	b�	Bî	Vi	Bi
G	bâscъ	Bác	Vas	vas
D	bâmy	Bám	Vam	vam
A	b�, bâscъ	Bác: Bî	Vas	vas
V				
I	bâmi	Bámi	Vami	vamî
L	ň bâc	Bác	Vas	vas

## 3. lice (m. i sr. rod)

Tabela 6

	Smotricki	Križanić	Herkel	Mađar
Jednina				
N	ónъ, óno	Oñ, óno	On, Ono	on, ono
G	ónagw	Nýeg�, Jerg�, G�	Onogo, Jego	jego
D	ónom�	Nýem�, Jem�, M�	Onomu, Jemu	jemu
A	ónago, óno	Nýeg�, Jerg�, G�	On, Onogo, Ono, Ji/Je	jego, je
V				
I	ónébm�	Nýim	Onjem, Njim	nyím
L	ň ónom�	Nýem	Onom, Njem	nyém
Dual				
NAV	óna	Ona dva, они двй		она, онѣ
GL	ónv�	Nýij�		jeju
DI	ónéma	Nýima, Bíma		jima
Množina				
N	ón�, óna	On�, On�	Oni, Ona	oni, one
G	ónéhx�	Nýix, Bíx	Onjex, Jix	jix
D	ónébm�	Nýim, Bím	Onjem, Jim	jim
A	ónny, óna	Nýix, Bíx	Oni, Ona, Ja, Jix	nyix
V	ónémi	Nýimi, Bími		
I	ň ónhx�	Nýix	Njimi	jimi
L			Njix	

## 3. lice ž. rod

Tabela 7

	Smotricki	Križanić	Herkel	Majar
J e d n i n a				
N	бнà	она	Ona	она
G	бныа	Нъеје, Jeјe, Нъе, Jē	Onaja, Jeja	је
D	бной, бнѣй	Нъењ, Jeњ	Onoj, Jej	јеј
A	бнѣ	Нъе, Нъе, Je, Нъе, Нъе	Onu, Ju	ју
V		Jë; Нъ, Ђ		
I	бною	Нъејë	Onoju, Nju	?
L	ш бной, бнѣй	Нъе	Onoj, Njej	нъеј
D u a l				
NAV	бнѣ	они двј, ъј		онѣ
GL	бнѣ	нъјј		јеју
DI	бнѣма	нъјма, ъима, ъи		јима
M n o ž i n a				
N	бнѣ	Они	Oni	оне
G	бнѣхъ	Нъихъ, ъих		јих
D	бнѣмъ	Нъимъ, ъим	Onjem	јим
A	бны	Нъе, ъе	Oni	је
V				
I	бнѣми	Нъими, ъими	Oni	јими
L	ш бнѣхъ	Нъихъ	Oni	њихъ

BARBARA SALDEN  
(Leipzig)

SERBOKROATISCHE ENTSPRECHUNGEN  
ZU EINEM TYP DEUTSCHER KOMPOSITA

1. Komposita nehmen in der deutschen Benennungsbildung einen nicht unbedeutenden Platz ein. Im Serbokroatischen dagegen sind sie bei weitem nicht so produktiv und auf weniger Typen beschränkt: „U nauci je poznato da, na primer, romanski jezici vrlo teško grade složenice, dok ih germanski jezici grade vrlo lako i rado. Slovenski jezici stoje, međutim, otprilike po sredini: oni mogu da grade složenice, ali samo nekoliko tipova.“ (15,261)<sup>1</sup>

Bedingt durch Restriktionen in der serbokroatischen Wortbildung stehen deutschen Determinativkomposita mit verbalem Element als erstem Kompositionsglied im Serbokroatischen keine Komposita gegenüber, abgesehen von Einzelbildungen, deren Status zudem umstritten ist (vgl. 3.2.). Die ihnen entsprechenden serbokroatischen Benennungen sind Ableitungen und Mehrwortbenennungen, doch allein die Feststellung dieser Tatsache genügt nicht, vielmehr muß es beim Sprachvergleich darum gehen, die Bedingungen für die Auswahl der jeweiligen äquivalenten sprachlichen Mittel aufzudecken. Im folgenden sollen daher unter Berücksichtigung solcher Bedingungen die Äquivalenzbeziehungen zwischen deutschen Komposita oben erwähnten Typs (vgl. *Wartezimmer, Schreibmaschine*) und ihren serbokroatischen Entsprechungen dargestellt werden. Dabei rechnen wir im Deutschen zu den verbalen Elementen in der Funktion des ersten Kompositionsgliedes neben den Verbalstämmen auch Verbalsubstantive (vgl. in Komposita wie *Übungsplatz, Erholungsheim*), wenn in ihnen der verbale Charakter erhalten geblieben ist.

2. Bei der Beschreibung funktional äquivalenter Mittel in zwei miteinander verglichenen Sprachen können zwei Arten des Vergleichs angewandt

<sup>1</sup>Die Verweise auf das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis erfolgen in Klammern. Dabei kennzeichnet die erste Zahl die Nummer der entsprechenden Arbeit laut Verzeichnis, die zweite Zahl die jeweilige Seite.